

ZAHTJEV ZA KUPOVINU UDJELA OIF ILIRIKA NOVAC

Broj zahtjeva:.....

PODNOŠIOCI ZAHTJEVA:

Ime i prezime / Firma:

JMBG/ ID:

Broj lične karte/broj pasoša:-

Adresa (ulica i broj):

Poštanski broj, mjesto i država:

Telefon/mobitel/fax./ e-mail:

Broj računa u banci, naziv banke:

Registarski broj subjekta u registru Fonda:

PODACI O ZAKONITOM ZASTUPNIKU/OPUNOMOĆENIKU:

Ime i prezime /Firma:

JMBG/ ID:

Broj lične karte/broj pasoša:-

Adresa (ulica i broj):

Poštanski broj, mjesto i država:

Telefon/ mobitel/ fax./ e-mail:

KONTAKT ADRESA:

Adresa, poštanski broj, mjesto i država:

VRSTA UPLATE:

1. Jednokratna uplata:(KM)
2. Trajni nalog:(KM)
Dinamika ulaganja: (mjesečno, tromjesečno, ...)

Napomena:

Kako bi zahtjev za kupovinu udjela bio potpun potrebno je uz isti priložiti:

- Fizička lica: vlastoručno potpisan original zahtjeva za kupovinu, fotokopiju ličnog dokumenta i transakcijskog računa u banci.
- Pravna lica: original zahtjeva za kupovinu potpisan od strane ovlaštene osobe te ovjeren pečatom firme, kopija izvoda iz sudskog registra, potvrda o otvorenom transakcijskom računu firme kod poslovne banke ili karton deponovanih potpisa, kopija identifikacijskog broja firme, kopija ličnog dokumenta ovlaštene osobe.

Prema Prospektu i Statutu OIF ILIRIKA NOVAC minimalna pojedinačna uplata u Fond je 100,00 (stotinu KM). ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo se obavezuje da će kupljene i prodane udjele obračunati po cijeni koja odgovara vrijednosti udjela utvrđenoj na dan priliva novčanih sredstava na račun Fonda, odnosno na dan zaprimanja zahtjeva za otkup udjela, uz uslov da su sredstva pristigla na račun, odnosno zahtjev za otkup zaprimljen do 16 sati radnog dana. Za sve pristigle uplate/ zaprimljene zahtjeve za otkup poslije 16 sati, obračun udjela će se obavljati po cijeni koja odgovara vrijednosti udjela sljedećeg radnog dana. Pri kupovini / otkupu udjela ulagaču se obračunava ulazna/ izlazna naknada u skladu s Prospektom fonda. ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo se obavezuje ulagaču nakon svake obavljene transakcije, dostaviti obračun o kupovini udjela na način definisan u Prospektom fonda.

Dole potpisani/a izjavljujem:

-da sam upoznat/a sa Prospektom i Statutom OIF ILIRIKA NOVAC;

-da sam upoznat/a sa strategijom i rizicima ulaganja u OIF ILIRIKA NOVAC;

-da sam upoznat/a sa naknadama koj terete ulaganja u OIF ILIRIKA NOVAC;

Potpisnik izjave se obavezuje uplatiti novčana sredstva za kupovinu udjela na račun Fonda kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar **306000-25567056-97** za uplate rezidenta (KM),

Uplate iz inostranstva je moguće izvršiti u korist računa OIF sa javnom ponudom ILIRIKA NOVAC otvoren kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar uz slijedeću instrukciju:

Account with inst.(field 57): **BIC HAABBA22**

Beneficiary customer(field 59): **BA393060203770179179** ; **OIF ILIRIKA NOVAC SARAJEVO**

Remittance information(field 70): **306000-25567056-97**;

Potpisnik izjave izričito izjavljuje da je Društvu dobrovoljno ustupio na raspolaganje podatke o svom jedinstvenom matičnom broju građana i ostale lične podatke i da dozvoljava Društvu i osobama ovlaštenim od Društva da ih koristi u cilju njegove identifikacije, zaštite njegovih imovinskih interesa u poslovanju s Društvom i osobama ovlaštenim od Društva. To može uključivati i prosljeđivanje podataka trećim osobama. Trećim osobama se smatraju institucije koje imaju pravo uvida u lične podatke u skladu sa zakonskim propisima (npr. Državna nadzorna i regulatorna tijela).

Mjesto, datum i vrijeme (sat i minut):;

Potpis ulagača:

Prodajni zastupnik:

Potpis prodavca / Šifra / Prodajno mjesto: